



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	30- XII 20 14	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-03/14-6	
VEZA:		
EPA:	694 XXV	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2773/
Podgorica, 29. decembar 2014. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. decembra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O POREZU NA KAFU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **RADOJE ŽUGIĆ**, ministar finansija i **NOVO RADOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

ZAKON O POREZU NA KAFU

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uvodi se obaveza plaćanja poreza na kafu koja se na teritoriji Crne Gore stavlja u slobodan promet.

Pripadnost prihoda

Član 2

Prihodi od poreza na kafu pripadaju budžetu Crne Gore.

Predmet oporezivanja

Član 3

(1) Predmet oporezivanja je kafa koja se uvozi ili proizvodi na teritoriji Crne Gore.

(2) Porez na kafu se plaća na:

1) prženu kafu iz tarifne oznake Carinske tarife (u daljem tekstu : tarifne oznake) 0901 21 i 0901 22;

2) neprženu kafu iz tarifne oznake 0901 11 i 0901 12;

3) ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake 0901 90 10;

4) ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake 2101 11;

5) zamjene kafe koje sadrže kafu iz tarifne oznake 0901 90 90;

6) preparate na bazi ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka 2101 12;

7) napitke i bezalkoholna pića koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake 2202.

(3) Pod proizvodnjom kafe iz stava 1 ovog člana, smatra se prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se koriste u svrhe proizvodnje kafe.

(4) Kafom se, u smislu ovog zakona, ne smatra čokolada i proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, praškovi za pudinge i kreme sa dodatkom kafe.

Poreski obveznik i poresko skladište

Član 4

(1) Obveznik poreza na kafu je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje u poreskom skladištu proizvodi kafu (u daljem tekstu: proizvođač kafe), odnosno lice koje uvozi kafu na teritoriji Crne Gore.

(2) Poreskim skladištem, iz stava 1 ovog člana, smatraju se pogoni i postrojenja za proizvodnju kafe, skladišta za sastojke namijenjene za proizvodnju kafe, kao i druge sa njima povezane površine i uređaje koji se koriste u svrhe proizvodnje kafe.

(3) Poreski obveznik iz stava 1 ovog člana, dužan je da organu uprave nadležnom za poslove carina (u daljem tekstu: nadležni carinski organ), najkasnije u roku od deset dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje, odnosno uvoza kafe, podnese prijavu za upis u registar obveznika poreza na kafu (u daljem tekstu: Registar).

(4) Oblik i sadržinu prijave za upis kao i način prijavljivanja u Registar, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija).

Poreska osnovica i visina poreza

Član 5

(1) Porez na kafu iz člana 3 stav 2 tač.1 do 4 ovog zakona plaća se po jednom kilogramu neto mase kafe, i to za:

- 1) neprženu kafu - 1,00 Eura;
- 2) prženu kafu - 0,80 Eura;
- 3) ljuspice i opne od kafe - 1,00 Eura;

4) ekstrakte, esencije i koncentрати od kafe – 1,30 Eura.

(2) Porez na kafu iz člana 3 stav 2 tač. 5 do 8 ovog zakona plaća se u visini od 2,50 Eura za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

Nastanak i način obračuna poreske obaveze

Član 6

(1) Obaveza obračunavanja poreza na kafu iz člana 3 stav 2 ovog zakona nastaje:

1) prilikom uvoza,

2) u trenutku otpremanja kafe iz poreskog skladišta, osim:

- otpremanja drugom proizvođaču radi dalje proizvodnje, uz izjavu primaoca da će kafu koristiti u daljoj proizvodnji kafe,

- otpremanja radi izvoza.

3) u trenutku utvrđivanja manjka ili gubitka kafe (u daljem tekstu: rashod) u poreskom skladištu, osim rashoda za koje proizvođač dokaže da se može pripisati nepredviđenim okolnostima ili višoj sili, odnosno da je rashod neodvojivo povezan sa osobinama proizvoda nastao tokom proizvodnje i skladištenja kafe.

(2) U slučaju izvoza kafe iz stava 1 tačka 2 alineja 2 ovog zakona, izvoznik koji izvozi kafu dužan je da kao dokaz da je kafa napustila područje Crne Gore, podnese na uvid nadležnom carinskom organu ovjerenu carinsku deklaraciju.

(3) Oblik i sadržinu izjave iz stava 1 tačka 2 alineja 1 propisuje Ministarstvo finansija.

(4) Vrstu i visinu priznatog rashoda iz stava 1 tačka 3 ovog zakona na koji se ne plaća porez na kafu, propisuje Ministarstvo finansija.

Obračunavanje poreza na kafu

Član 7

(1) Obračunavanje poreza na kafu vrši:

1) nadležni carinski organ - u slučaju iz člana 6 stav 1 tačka 1 ovog zakona;

2) poreski obveznik, proizvođač na dan otpremanja kafe iz poreskog skladišta - u slučaju iz člana 6 stav 1 tačka 2 ovog zakona;

3) poreski obveznik u trenutku utvrđivanja rashoda - u slučaju iz člana 6 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

Poreska prijava

Član 8

(1) Obveznik poreza na kafu dužan je da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj prijavi za obračun poreza na kafu.

(2) Obveznik poreza na kafu je dužan da prijavu iz stava 1 ovog člana, podnese nadležnom carinskom organu do 15. dana narednog mjeseca za prethodni mjesec.

(3) Ako poreski obveznik u roku iz stava 2 ovog člana, ne podnese prijavu za obračun poreza na kafu ili nema propisanu dokumentaciju i poreske evidencije, nadležni carinski organ može procijeniti poresku obavezu na osnovu obavljene kontrole, upoređivanjem sa poreskim obveznikom koji obavlja sličnu djelatnost ili na osnovu drugih podataka o poslovanju poreskog obveznika.

(4) Oblik i sadržinu prijave iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo finansija.

Plaćanje poreske obaveze

Član 9

(1) Poreska obaveza dospijeva za plaćanje do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, obaveza plaćanja poreza na kafu iz člana 6 stav 1 tačka 1 ovog zakona, nastaje u rokovima propisanim carinskim propisima.

Povraćaj poreza na kafu

Član 10

(1) Povraćaj poreza na kafu odobrava se poreskom obvezniku – uvozniku iz člana 4 stav 1 ovog zakona koji izvozi kafu, na koju je platio porez pri uvozu, u visini plaćenog poreza.

(2) Poreskom obvezniku koji izvozi kafu priznaje se poreski kredit u visini plaćenog poreza pri uvozu.

(3) Zahtjev za povraćaj poreza na kafu poreski obveznik iz st. 1 i 2 ovog člana podnosi nadležnom carinskom organu prema svom sjedištu, odnosno prebivalištu.

(4) Uz zahtjev za povraćaj poreza na kafu podnosi se:

- dokaz da je na kafu koja se izvozi plaćen porez na kafu pri uvozu i dokaz o izvozu kafe;

- dokaz da je kafa nabavljena na domaćem tržištu sa obračunatim porezom na kafu i dokaz o izvozu kafe proizvedene od kafe na koju je obračunat i već plaćen porez.

(5) Kao dokaz da je kafa napustila teritoriju Crne Gore prilaže se ovjerena carinska deklaracija koju izdaje nadležni carinski organ.

(6) Poreskom obvezniku koji je ostvario pravo na povraćaj poreza na kafu, a koji istovremeno ima obaveze po osnovu drugih poreskih obaveza, može se, na njegov zahtjev, odobriti preusmjeravanje tih sredstava za plaćanje drugih poreskih obaveza.

Registracija poreskih obveznika

Član 11

(1) Proizvođač kafe dužan je da nadležnom carinskom organu, prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta, najkasnije 15 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje kafe podnese prijavu za registraciju obveznika poreza na kafu.

(2) Obveznik poreza na kafu dužan je da u roku iz stava 1 ovog člana, obavijesti nadležni carinski organ o namjeri prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno o prekidu obustavljanja proizvodnje, bez odlaganja.

(3) Oblik i sadržinu prijave iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.

Knjigovodstvo poreskog obveznika

Član 12

(1) Proizvođač kafe dužan je da u poslovnim knjigama vodi i iskazuje podatke potrebne za pravilno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje poreza, a naročito:

- 1) podatke o mjestu, državi i datumu nabavke ili isporuke kafe;
- 2) količini proizvedene, uvezene, izvezene i prodane kafe;
- 3) stanju zaliha i sirovina;
- 4) vrijednosti, poreskoj osnovici, visini poreza i iznosa obračunatog poreza na kafu.

(2) Podaci iz stava 1 ovog člana upisuju se u knjigovodstvenu evidenciju na dnevnoj osnovi, odnosno u trenutku nastanka poslovne promjene, a najkasnije do početka narednog radnog dana od nastanka poslovne promjene.

Izvještavanje

Član 13

(1) Obveznik poreza na kafu na osnovu podataka iz člana 12 ovog zakona sačinjava mjesečni izvještaj i dostavlja nadležnom carinskom organu, prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta.

(2) Izvještaj iz stava 1 ovog člana dostavlja se do kraja tekućeg za prethodni mjesec, osim ako nije bilo poslovnih promjena u kom slučaju se ne dostavlja mjesečni izvještaj.

(3) Proizvođač kafe koji ima više od jednog poreskog skladišta, dužan je da nadležnom carinskom organu dostavi zbirni mjesečni izvještaj, ako vodi posebnu knjigovodstvenu evidenciju za svako poresko skladište.

(4) U slučaju prestanka važenja odobrenja za rad poreskog skladišta, proizvođač je dužan da obračuna i plati porez na zalihe zatečene u poreskom skladištu i dostavi nadležnom carinskom organu mjesečni izvještaj u roku od 30 dana od dana prestanka važenja odobrenja.

(5) Oblik i sadržinu izvještaja iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo finansija.

Čuvanje dokumentacije

Član 14

Obveznik poreza na kafu dužan je da čuva izdate i primljene račune, knjigovodstvena dokumenta koja se odnose na proizvodnju kafe, pet godina po isteku godine na koju se dokumenta odnose.

Kontrola obračunavanja i plaćanja poreza na kafu

Član 15

Kontrolu obračunavanja i plaćanja poreza na kafu vrši nadležni carinski organ u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređen carinski postupak.

Nadzor

Član 16

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona vrši Ministarstvo finansija.

Shodna primjena drugih propisa

Član 17

Na odnose koji nijesu posebno uređeni ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim je uređen poreski, odnosno carinski postupak.

Kaznene odredbe

Član 18

(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 15.000 eura, kazniće se za prekršaj poreski obveznik- pravno lice, ako:

1) ne podnese nadležnom carinskom organu prijavu za upis u Registar obveznika poreza, najkasnije u roku od deset dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili uvoza kafe (član 4 stav 4);

2) ne podnese nadležnom carinskom organu prijavu za obračun poreza na kafu iz člana 8 stav 1 ovog zakona do 15. dana narednog mjeseca za prethodni mjesec (član 8 stav 2);

3) ne podnese nadležnom carinskom organu prijavu za registraciju obveznika poreza na kafu, najkasnije 15. dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje kafe (član 11 stav 1);

4) ne obavijesti nadležni carinski organ u roku iz člana 11 stav 1 ovog zakona o namjeri prestanka obavljanja djelatnosti odnosno o prekidu obustavljanja proizvodnje kafe bez odlaganja (član 11 stav 2);

5) ne obezbijedi u svom knjigovodstvu sve podatke potrebne za pravilno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje poreza (član 12 stav 1);

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 1000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 6000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1000 eura.

Popis zaliha

Član 19

(1) Obveznici poreza na kafu iz člana 4 ovog zakona, dužni su na dan stupanja na snagu ovog zakona izvrše popis zaliha kafe i sačine zapisnik po nazivu proizvoda, odnosno po vrstama kafe izraženim u kilogramima neto mase.

(2) Zapisnik o izvršenom popisu zaliha iz stava 1 ovog člana dostavlja se nadležnom carinskom organu u roku od deset dana od dana popisa.

Prestanak važenja

Član 20

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 1 stav 2 tačka 4 Zakona o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05 i " Službeni list CG", br. 76/08 , 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13 i 45/14).

Stupanje na snagu

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5) Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II Razlozi za donošenje zakona

Osnovni razlozi za donošenje *Zakona o porezu na kafu*, obrazlažu se potrebom osiguranja održivosti javnih finansija uz istovremeno obezbjeđenje fiskalne konsolidacije, odnosno finansijske i makroekonomske stabilnosti.

Imajući u vidu da se odredbe kojima se kafa oporezivala kao akcizni proizvod, ukidaju od 1. januara 2015. godine, predloženo je donošenje posebnog Zakona kojim će se, slijedeći osnovne elemente na kojima se zasniva poreski sistem kao i principe iz Sporazuma o stabilizaciji pridruživanju urediti predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreska osnovica i visina poreza, nastanak poreske obaveze, obračunavanje i plaćanje poreza, povraćaj, knjigovodstvo poreskog obveznika kao i nadzor nad sprovođenjem predloženog zakona. Primjenom navedenog zakonskog rješenja obezbijedilo bi se dodatnih cca 5 mil. € na godišnjem nivou.

III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Ne postoje propisi evropskog zakonodavstva, ni potvrđene međunarodne konvencije sa kojima bi trebalo izvršiti usklađivanje ovog zakona.

IV Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

Čl. 1-2 Ovim odredbama propisuje se obaveza plaćanja poreza na kafu kao i pripadnost prihoda po tom osnovu.

Članom 3 – Ovom odredbom definiše se predmet oporezivanja ovog poreza koji bi se plaćao na kafu koja se uvozi ili proizvodi na teritoriji Crne Gore. Pod proizvodnjom kafe, shodno predloženom zakonu, smatra se prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se koriste u svrhe proizvodnje kafe. Takođe, vrste kafe na koju bi se plaćao porez određivala bi se shodno nomenklaturi tih proizvoda u Carinskoj tarifi.

Član 4 - Ovom odredbom definisani su obveznici plaćanja poreza na kafu, odnosno pravna ili fizička lica koja u poreskom skladištu proizvode kafu i uvoznici

kafe. Predloženom odredbom daje se pojam poreskog skladišta. Obveznici poreza na kafu bili bi u obavezi da, prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje odnosno uvoza kafe, podnesu nadležnom carinskom organu prijavu za upis u Registar obveznika poreza na kafu kao i instrument osiguranja plaćanja poreza na kafu.

Čl. 5-6 Ovim odredbama uređuje se visina poreske obaveze, poreska osnovica, nastanak i način obračuna poreske obaveze. Obaveza obračunavanja poreza na kafu nastaje prilikom uvoza, u trenutku otpremanja kafe iz poreskog skladišta, i u trenutku utvrđivanja manjka ili gubitka kafe u poreskom skladištu (osim rashoda za koje proizvođač dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim okolnostima ili višoj sili, odnosno da je rashod neodvojivo povezan sa osobinama proizvoda nastao tokom proizvodnje i skladištenja kafe).

Čl. 7 – 9 Ovim odredbama propisuje se poreski period za obračun poreza na kafu (kalendarski mjesec), pri čemu poreski obveznik sam obračunava porez. Obračunati porez se iskazuje u mjesečnoj prijavi i podnosi se nadležnom carinskom organu do 15 dana narednog mjeseca za prethodni mjesec. Obračunati porez na kafu dopijeva za plaćanje do 15 dana u mjesecu za prethodni mjesec. Kod uvoza kafe, porez se plaća u rokovima propisanim carinskim propisima.

Član 10-Ovom odredbom propisuju se slučajevi kada se stiče pravo na povraćaj poreza na kafu.

Član 11 – Ovom odredbom propisuje se obaveza podnošenja prijave za registraciju obveznika poreza na kafu nadležnom carinskom organu i to najkasnije 15 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje kafe. Takođe, obveznik poreza na kafu dužan je da u navedenom roku, obavijesti nadležni carinski organ o namjeri prestanka obavljanja djelatnosti, dok o prekidu obustavljanja proizvodnje, bez odlaganja.

Čl. 12-14 Ovim odredbama propisuje se obaveza vođenja poslovnih knjiga obveznika poreza na kafu, odnosno podataka koji su potrebni za pravilno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje poreza na kafu (podaci o nabavci kafe, količinama, zalihama, vrijednosti, i dr.), koji bi se u knjigovodstvenoj evidenciji upisivali na dnevnoj osnovi. Takođe, predloženim odredbama propisuje se i obaveza mjesečnog izvještavanja nadležnog carinskog organa kao i čuvanje dokumentacije koja se odnosi na proizvodnju, skladištenje i otpremanje, uvoz i izvoz kafe, pet godina po isteku godine na koju se dokumenta odnose.

Član 15 - Ovom odredbom predlaže se da kontrolu obračunavanja i plaćanja poreza na kafu vrši nadležni carinski organ u skladu sa predloženom zakonom i zakonom kojim je uređen carinski postupak.

Član 17- Ovom odredbom predlaže se da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i podzakonskih akata za njegovo sprovođenje, vrši Ministarstvo finansija.

Član 18 Ovim odredbama propisuju se kaznene odredbe u slučaju nepoštovanja Zakona.



Član 19 – Ovom odredbom propisuje se obaveza proizvođača i uvoznika kafe da na dan stupanja na snagu Zakona popišu zalihe kafe i sačine zapisnik po nazivu odnosno po vrstama kafe, i da isti dostave nadležnom carinskom organu u roku od deset dana od dana obavljenog popisa.

VI Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati sredstva iz budžeta Crne Gore.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF-IU/PZ/14/27
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o porezu na kafu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Coffee Tax	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Novo Radovic, 020/245 508 novo.radovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jovica Petričević, 020/224 265 Jovica.petricevic@mif.gov.me Ružica Bajčeta, 020/225 013 ruzica.bajceta@mif.gov.me;	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovođe propis		
- Organ državne uprave	Uprava carina	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava IV, Slobodno kretanje roba, Poglavlje III, Zajedniče odredbe, član 37, Zabrana fiskalne diskriminacije Glava VIII, Politike saradnje, Član 100, Porezi		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2014-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o porezu na kafu nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		

dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o porezu na kafu nije preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o porezu na kafu nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropske integracije
 Datum: 15. decembar 2014. godine	 Datum: 15. decembar 2014. godine

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/14/27		MF-IU/PZ/14/27		
. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
la crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
redlog zakona o porezu na kafu		Proposal for the Law on Coffee Tax		
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti